

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO - UPRAVA
POLICIJE, La Benevolencija br. 16, koju zastupa policijski komesar Generalni
inspektor policije Fatmir Hajdarević, (u daljem tekstu: Ugovorni organ)**

**i
MOON d.o.o. Zenica, Maršala Tita br. 38, 72000 Zenica, ID broj: 4218973610007 kojeg
zastupa direktor Adnan Baručija, (u daljem tekstu: Dobavljač)**

**UGOVOR O
SUKCESIVNOJ NABAVCI POTROŠNOG KOMPJUTERSKOG MATERIJALA
(LOT 1 i LOT 2)**

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je sukcesivna nabavka potrošnog kompjuterskog materijala za:

- LOT 1 - Napojne jedinice
- LOT 2- Preklopnici, kablovi, kartice i ostala periferna oprema za potrebe Uprave policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Ugovor se zaključuje u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom Dobavljača, odredbama Okvirnog sporazuma broj 02-11-4-3980-8/25 od 27.10.2025. godine i stvarnim potrebama Ugovornog organa.

Ponuda Dobavljača za:

- LOT 1, broj 31-7-25/A od 09.10.2025. godine i
- LOT 2, broj 31-7-25/B od 09.10.2025. godine su sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Vrijednost Ugovora bez PDV-a iznosi za:

- LOT 1 - 4.000,00 (četirihiljade i 00/100) KM i
- LOT 2 - 7.000,00 (sedamhiljada i 00/100) KM.

Ukupna vrijednost ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 11.000,00 (jedanaest hiljada i 00/100) KM.

Na osnovu Izvještaja o toku i završetku E-aukcije od 04.09.2025.godine, cijena svake stavke je umanjena za 13,1% u odnosu na cijene iz Ponude za LOT 1, odnosno za 3,65% u odnosu na cijene iz Ponude za LOT 2 i iste se nakon toga ne mogu mijenjati ni pod kojim uslovima.

Dobavljač se obavezuje da se cijene iz Ponude neće mijenjati do isteka ovog Ugovora.

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da će u roku od deset (10) dana od dana obostrano potpisanog ugovora za LOT 1 i LOT 2, dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.

Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku koji je odredio ugovorni organ, zaključen ugovor će se smatrati apsolutno ništavim.

Garancija za uredno izvršenje ugovora realizuje se u slijedećim slučajevima:

- u slučaju raskida ugovora krivnjom Dobavljača zbog kršenja odredaba zaključenog ugovora, pod uslovom da je prethodno pismeno obaviješten o svakom propustu da postupi po ugovoru i da u ostavljenom roku nije izvršio ispravku takvih propusta;
- u slučaju otkazivanja ugovora od strane Dobavljača prije isteka roka na koji je isti zaključen, pod uslovom da razlog za otkaz nije nastupio kao posljedica kršenja odredaba ugovora od strane Ugovornog organa.

Član 4.

Dobavljač je dužan da robu isporuči u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja/prijema narudžbenice, započevši najranije nakon obostranog potpisivanja Ugovora. Sve troškove isporuke do primopredaje kao i troškove reklamacije snosi Dobavljač.

Roba će se isporučiti na adresu Ugovornog organa - Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 9, 71000 Sarajevo, zgrada Jedinice za saobraćaj.

Garancija na isporučenu robu je prema uputstvu proizvođača i počinje da vrijedi od datuma isporuke robe. (minimalno 12 mjeseci).

Član 5.

Ugovorni organ će za svaku pojedinačnu narudžbu za Lot 1 stavke navedene od rednog broja 2. – 5., dati serijski broj uređaja za koji će se vršiti nabavka predmetnog potrošnog kompjuterskog materijala, kao jedinstveni identifikator koji je određenom uređaju dodijelio proizvođač.

Nakon isporuke robe koja je predmet ovog Okvirnog sporazuma, ovlaštena osoba Dobavljača je obavezna ovlaštenoj osobi ispred Ugovornog organa dostaviti otpremnicu za isporučene robe (po vrsti i količini) u dva primjerka, koja je uredno ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe Dobavljača. Po prijemu robe otpremnicu potpisuje i ovlaštena osoba Ugovornog organa, zadužena za prijem robe u magacinu.

O isporučenoj robi bit će sačinjen zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu (čiji će sastavni dio biti otpremnica). Zapisnik se sačinjava u dva istovjetna primjerka, od kojih jedan zadržava Ugovorni organ, a jedan Dobavljač. Zapisnik će biti potpisan od strane ovlaštenog lica Ugovornog organa i od strane ovlaštenog lica Dobavljača.

Ukoliko lice zaduženo za prijem robe konstatuje određene nedostatke u kvalitetu ili kvantitetu isporučene robe, ili se utvrdi da se isporučena roba ne može koristiti za namjenu za koju se nabavlja, neće se sačinjavati zapisnik o prijemu, već će se sačiniti zapisnik o reklamaciji, koji Ugovorni organ dostavlja Dobavljaču.

Ovlaštene osobe ispred sporazumnih strana će biti određene i strane međusobno obavještene o tome, u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja prvog pojedinačnog ugovora.

Član 6.

Dobavljač se obavezuje primiti reklamaciju na kvantitet i kvalitet isporučene robe. Koja će biti praćena zapisnikom o reklamaciji, uz obavezno navođenje nedostataka isporučene robe i datuma i broja računa (otpremnice) Dobavljača kako bi se zadovoljili uslovi reklamacijskog roka.

Roba će se smatrati uredno isporučenom tek kada u zapisniku o prijemu bude konstatovano daje primopredaja izvršena bez primjedbi.

U slučaju osnovanih primjedbi na ispunjenje sporazumnih obaveza Dobavljača, konstatovanih u zapisniku o reklamaciji. Dobavljač je dužan da o svom trošku učini sve da te nedostatke otkloni u što kraćem roku. koji će mu u zapisniku odrediti Ugovorni organ.

Član 7.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba. do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti Ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,03% vrijednosti naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupno Ugovorene vrijednosti koja je predmet narudžbe.

Odabrani ponuđač je dužan platiti Ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti Ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.

Član 8.

Ugovorni organ će ugovorenu cijenu plaćati Dobavljaču u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i dostavljanja pojedinačne fakture, na tekući račun Dobavljača.

Član 9.

Ukoliko poslije zaključenja ovog Ugovora nastime okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih Ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i utjecaja Ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i si.

Ugovorna strana pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Član 10.

Ugovorni organ zadržava pravo raskida Ugovora ukoliko isporučena roba u smislu kvaliteta i svih drugih elemenata ne bude u potpunosti odgovarala uslovima iz prihvaćene ponude Dobavljača.

Član 11.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja Ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija Ugovornog organa za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ovoga ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 12.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju kašnjenja ili neizvršenja ugovorenih obaveza ovaj Ugovor raskine. Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor i prije njegove realizacije, ukoliko se jedna strana ne bude pridržavala njegovih odredbi, uz prethodno izmirenje svih obaveza utvrđenih po ovom ugovoru. Otkazni rok je 15 (petnaest) dana, a po isteku ovog roka Ugovor se smatra raskinutim. O otkazu ugovorne strane se obavještavaju pismenim putem.

Ugovorni organ zadržava pravo raskida ugovora ukoliko isporučena roba u smislu kvaliteta i svih drugih elemenata ne bude u potpunosti odgovarala uslovima iz prihvaćene ponude Dobavljača.

Ugovorne strane su saglasne da svaka strana može jednostrano raskinuti ovaj ugovor i zadržati pravo na naknadu štete zbog raskidanja ugovora u slijedećim slučajevima:

1. ako Dobavljač kasni sa isporukom, a zakašnjenje nije posljedica vanrednih okolnosti (više sile);
 2. ako Dobavljač dođe u situaciju da ne može ispoštovati ugovor (stečaj, likvidacija i sl.);
 3. ako neka od ugovornih strana svoje dospelje obaveze ne ispuni ni u naknadno prihvatljivom roku za sve ugovorne strane;
 4. ako je iz okolnosti posla jasno da jedna od ugovornih strana neće moći ispuniti svoju obavezu i onda kada bilo koja ugovorna strana izjavi da svoju obavezu neće ispuniti
- Obavještenje o jednostranom raskidu ugovora mora se dostaviti drugoj ugovornoj strani isključivo u pismenom obliku.

Raskidanjem ugovora, smatra se raskinutim i okvirni sporazum na osnovu kojeg je zaključen ovaj pojedinačni ugovor.

Član 13.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, Ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće, utvrđuje se nadležnost Suda u Sarajevu.


Član 15.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih predstavnika ugovornih strana i traje do realizacije ugovorene vrijednosti, a najduže 1 (jednu) godinu od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Član 16.

Ovaj Ugovor izrađen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) zadržava svaka Ugovorna strana.

DOBAVLJAČ
MOON d.o.o. Zenica


Direktor Adnan Baručija

UGOVORNI ORGAN
MUP KANTONA SARAJEVO
UPRAVA POLICIJE

2 POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije
Fatmir Hajdarević

Broj :

Datum:

1411/2025-13
14.11.2025. god.

Broj: 02-11-4-3980-14/25

Datum: 03.11.2025. godine